

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPĆINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara — Izdaje Novinsko-izdavačko poduzeće »Stampa« Šibenik — Direktor MARKO JURKOVIĆ — Mjesečna pretplata za SFRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara — Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-1-8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-53

Sa godišnje skupštine Općinskog odbora RVI

Upućeno protestno pismo

U prisustvu Nikole Lončara, lana predsjedništva Udrženja Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata SRH Bore Marićevića, sekretara Udrženja Saveza boraca kotara Split, Ante Miletića, člana Općinskog udrženja Saveza boraca iz Zadra i više Baranovića, predsjednika Općinskog udrženja Saveza boraca Šibenik, 26. o. m. održana je godišnja skupština ratnih pojnih invalida općine Šibenik. U izvještaju o radu u protekloj godini, među ostalim nagla-


šeno je, da su značajni rezultati postignuti u radu na organizacionom učvršćenju mjesnih organizacija, pružanja pomoći članstvu u rješavanju njihovih prava u prekvalifikaciji invalida. Prema postojećim podacima danas na području šibenske općine živi 3036 korisnika invalidskih prava, od čega 845 ličnih invalida. Samo u prošloj godini na ime invalidinu i usputnih davanja isplaćeno je preko 276 milijuna dinara.

Ratni vojni invalidi su na ovoj skupštini najprije osudili nepravilne postupke vlade SR Njemačke prema našoj zemlji i njenim rukovodiocima, političke špekulacije u vezi s obeštećenjem žrtava nacizma i djelovanje fašističke emigracije u SR Njemačke.

U vezi s time upućeno je protestno pismo Predsjedništvu saveza Udrženja boraca narodnooslobodilačkog rata SR Jugoslavije u kome se navodi da »bijvi bori, a posebno ratni vojni invalidi, koji na svojim tijelima još uvijek nose teške uspomene fašističkih zlodjela, dižu svoj glas protiv sramnih klevetačkih i kampanje, koja se već dve vremena vodi u SR Njemačkoj protiv naše zemlje, njenih narodnooslobodilačke borbe i hrabrih rukovodilaca. Još su grobovi ubijenih na najzvijerski-

je načine, veliki broj majki još uvijek je u crnini, širom zemlje još se vide tragovi barbarskih uništavanja, da bi se mogla zaboraviti nedavna prošlost, koju je sa sobom ostavila nacistička soldateska. Slijedeći miroljubivu politiku naše zemlje mi smo očekivali da će poslijeratno rukovodstvo SR Njemačke nastojati dosljedno sprovesti međunarodne sporazume i obaveze, koje iz njih proističu. Umjesto toga mi smo danas svjedoci teške recidive nacizma i svih posljedica, koje ona rada. Pored odbijanja simboličnog obeštećenja na kome je insistirala naša zemlja, vlada SR Njemačke omogućila je utočište svim mogućim ratnim zločincima i neštamano djelovanje fašističkih emigrantskih organizacija protiv naše zemlje, ubijanje njenih predstavnika i druge antijugoslavenske provokacije.

— Pred više od 3000 članova RVI, svih učesnika NOB šibenskog područja i žrtava nacističke agresije, kaže se na kraju pisma, »najenergičnije protestiramo protiv subverzivne anti-jugoslavenske kampanje i zahtijevamo da vlada SR Njemačke zabrani djelovanje emigrantskih fašističkih organizacija i najstrože kazni okorjele ratne zločince kao što su Medić, Rukavina, Peran, Frković i ostali.«



Šibenik

Na kraju skupštine izabran je novi općinski odbor od 21 člana. Za predsjednika je ponovno izabran Ante Ivanda.

T. Dean

Aktuelna tema

S PRIPREMAMA ODMAH ZAPOČETI

Uz donošenje privremenih odluka kojima će radnički savjeti u skladu s novim propisima precizirati predstojeće izbore organa upravljanja, izvještaj rađnoj zajednici i utvrđivanje kriterija za izbor kandidata nedolžni su zadaci društvenih faktora u privrednim organizacijama.

Zbog očekivanja novih propisa, pripreme za ovogodišnje izbore organa upravljanja u privrednim organizacijama, kojima će lani mandat produžen za 12 mjeseci, su u zakašnjenju. U dosadašnjoj praksi izbora radničkih savjeta, pažnja organa upravljanja, društveno-političkih organizacija i radnih zajednica u cijelini bila je, naime, koncentrirana na to da se s tim pripremama počne još krajem januara ili početkom februara, tj. u vrijeme sumiranja rezultata poslovanja privrednih organizacija i rada organa upravljanja u protekljoj godini. Istovremeno, nastojalo se da sve pri-

peme budu izvršene na vrijeme kako bi se izbore za nove samoupravne organe održali najkasnije u aprili.

Stoga se postavlja pitanje: da li je nakon donošenja Osnovnog zakona o izboru radničkih savjeta i drugih organa upravljanja u radnim organizacijama potrebno i dalje čekati? Treba li čekati dok se na osnovi tog Zakona donesu republički propisi, ili radnički savjeti mogu već sada donositi privremene odluke kojima će, u skladu s Osnovnim zakonom, precizirati predstojeće izbore?

Cini nam se da je u sadašnjem trenutku — dok se trajni rješenja u vezi s izborima organa upravljanja ne utvrde u statutima privrednih organizacija — najcjeljskodnije ako radnički savjeti u hitnom postupku donesu odluke o broju i sastavu izbornih jedinica, o broju članova radničkog savjeta iz pojedinih pogona i o drugim pojednostima koje odredbama novog Zakona mogu da utvrde sama poduzeća. Izvore pak organa upravljanja ne bi trebalo zasnovati niti bi bilo nužno da zbrojni radnički ljudi već sada utvrduju kandidatske liste, da se u stručnoj službi izrađuju birački spiskovi i obavljaju slične radnje. No to ne znači da s pripremama ne bi trebalo odmah početi u smislu pretresanja osnovne problematike poslovanja poduzeća te razmatranja i ocjenjivanja rada samoupravnih organa u proteklom mandatnom periodu od strane radne zajednice i iznošenja odgovarajućih prijedloga i sugestija za buduće privredovanje u poduzeću, samoupravnu praksu i djelovanje same radne zajednice, kao i u smislu utvrđivanja kriterija za izbor kandidata za nove organe upravljanja. Uostalom, to je i moralno-politička obaveza radničkih savjeta prema radnim zajednicama. Međutim, taj posao zahtijeva doista truda i vremena zbog čega mu treba bez odlaganja pristupiti. Znači, u sadašnjem trenutku nužno je poduzeti ono što se može, kako bi se ostale izborne pripreme obavile čim se za to ukaže mogućnost.

Da je ovakav put normalan pokazuju i primjeri nekih privrednih organizacija u kojima je grupno pisanje izvještaja organa upravljanja već u toku. Deliši smanjenja proizvodnje nastale su lančano i neke druge štete, kao na primjer one zbog povećanja zaliha. Postoje ugovori sa komitentima u pogledu isporuke sirovina koji se ne mogu stornirati, niti se količine već dobijene mogu vratiti. Budući da te sirovine peći nisu trošile, jer nisu bile u pogonu, zalihe su se povećale iznad normalnih. To povećanje iznosi 638 milijuna dinara. Za otplaćivanje tih sirovina, koje se nisu mogle pretvarati u proizvode, bili su potrebiti krediti za plaćanje povećanih kamata.

Tek u nastupajućem periodu stanje će se normalizirati. J. C. katnosc ovog dosta složenog po-

sla nije samo u tome što se od izvještaja traži da bude jasan, pregledan i razumljiv svim radnicima u poduzeću, već i u tome da se u datom času što studiozno procijeni stvarni položaj privredne organizacije i istaknu problemi koji su i dalje, uprkos raznim nastojanjima, ostali neriješeni i koji od budućih samoupravnih organa i radne zajednice u cijelini zahtijevaju da što prije budu uspješno sastavljeni. Uočeno stanje valja promatrati i u odnosu na opću privrednu, ekonomsku i političku kretanja u komuni, gradu i široj društvenoj zajednici.

Bude li izvještaj što realna slika rada i jedan od elemenata za sagledavanje potreba i angažirnosti organa upravljanja i radne zajednice u narednom razdoblju, taj će dokument umnožen i pravovremeno dostavljen svim radnicima u poduzeću, u mnogome pridonijeti da izbori novih samoupravnih organa dobiju karakter radnog dogovora, da se uspješno i demokratski provedu.

Samom pak utvrđivanju kriterija za izbor kandidata za nove organe upravljanja trebalo bi dati poseban značaj. Doduše, kriteriji za utvrđivanje kandidata reguliraju se propisima. Ali postoje mnogi elementi koji u propisima taksativno ne mogu biti nabranjani, a o kojima se mora voditi računa prilikom odabiranja ljudi za samoupravne organe. Na primjer, u zavisnosti od toga kakva će biti poslovna orijentacija poduzeća, na rješavanje kojih problema će se načinim dijelom koncentrirati radna zajednica, trebat će odrediti i sastav organa upravljanja. Za radnu zajednicu ne može biti svejedno koliko će članova budućeg radničkog savjeta biti u stanju da se kvalificirano i efikasno uključi u rješavanje aktualnih pitanja i teškoča koje se očekuju.

Isvega izloženog proizlazi da, ne očekujući konkretizaciju Osnovnog zakona u republičkim propisima, organi upravljanja u privrednim organizacijama, kao i društveno-politički faktori treba već sada da poduzmu određene mјere, za organiziranje predstojećih izbora i usmjeravanje aktivnosti radnih zajednica oko njihovih priprema. Jedino će tako ovogodišnji izbori samoupravnih organa biti provedeni uspješno i na vrijeme. J. G.

Konferencija UN o trgovini i razvoju

Jugoslavija: plodne inicijative i akcije

Konferencija UN o trgovini i razvoju, koja će zasjedati oko devedeset dana i kojoj će prisustovati 1.500 delegata iz 123 zemlje prevazilazi svakako razmjere rutinske međunarodne akcije. To je događaj bez presedana, čiju neizbjegljivost objašnjava težnja mnogih zemalja da se preispitaju principi i metode međunarodne ekonomske saradnje stvorene u davno prevaziđenim uslovima, težnja da se premesti jaz koji dijeli razvijene od manje razvijenih zemalja. Tumačeci takva raspolaženja predsjednik Tito je još na konferenciji neangažiranih zemalja u Beogradu izrazio uvjerenje... da bi jedna svjetska konferencija na kojoj bi bili razmatrani svi važniji ekonomski problemi mogla da posluži kao put koji bi pomogao da se što efikasnije pristupi rješavanju tih problema. Danas je ova sugestija postala stvarnost koja je dobila neviđene razmjere i ogroman značaj.

U Rezoluciji Savezne skupštine u vezi s održavanjem Konferencije UN o trgovini i razvoju naglašeno je da aktivni napor Jugoslavije za uspjeh Konferencije predstavlja sastavni dio politike međunarodne saradnje koju ona dosljedno sprovodi svim zemljama i u interesu progresa i mira u svijetu. Jugoslavija se i sama nalazi u fazi ubrzanog privrednog razvoja i kao dio svjetske privrede neposredno je zainteresirana za iznalaženje konkretnih rješenja za otvorene ekonomske probleme današnjeg svijeta. To ujedno objašnjava i podudarnost njenih interesa s interesima svih drugih zemalja koje teže takvim rješenjima. Prirodno, od konferencije se očekuju i rješenja za pitanja koja su neposredno vezana za našu zemlju, kao što su, na primjer, agrarni protekcionizam, razne carinske barijere, kvantitativna ograničenja i slično.

Valja, međutim, reći da je Jugoslavija u svojim ekonomskim odnosima sa drugim zemljama uvijek nastojala da uspostavi takve oblike saradnje koji bi se zasnivali i na ravnopravnosti i na općoj koristi. Naša zemlja je u granicama svojih mogućnosti pomagala razvoju zaostalih zemalja, njihove napore za brzu industrijalizaciju i uopće za postizanje ekonomske emancipacije. To, uostalom, potvrđuje i podatak da je dosad naša zemlja zaključila razne kreditne aranžmane sa dvadesetak zemalja u razvoju u vrijednosti od preko 200 miliona dolara. Ona također neprestano unapređuje i svoju trgovinsku razmjenu sa tim zemljama, težeći da takvu svoju saradnju obogati i proširi što raznovrsnijim formama.

Dosljednost u ovakvim naporima vidi se i u odluci da povećavamo svoj doprinos fondovima OUN za financiranje razvoja: naša zemlja će posebno podržati prijedlog o osnivanju fonda za kapitalni razvoj (SUNFED) i bit će spremljena da učestvuje u njegovom financiranju, srazmerno svojim mogućnostima.

Bez obzira na relativan značaj svih ovih nastojanja, naša delegacija će na Konferenciji zastupati gledište da je danas i u teoriji i u praksi ekonomski rast i njegov ritam osnovna mјera ekonomske efikasnosti. Zaostajanje u stopi privrednog rasta ima danas ozbiljne posljedice i izaziva ne povoljne lančane reakcije u svim zemljama u kojima takve tendencije dolaze do izražaja. Ukoliko je međunarodna ekonomska saradnja postavljena tako, da omogući istovremeni napredak svih zemalja, onda je ona i bitan element neometanog procesa ekonomskega razvoja. Zato je i potrebno da se u traženju akcija i rješenja za osnovne ekonomske probleme svijeta inspiriramo širim, općim i dugoročnim potrebama svjetske privrede u cijelini.

Politika miroljubive koegzistencije rezultat je baš ove ocjene nužnosti i stvarnosti savremenog svijeta. Jedna od najznačajnijih praktičnih afirmacija ove politike i problema u pomjeranju tržišta ekonomskih nastojanja, svakako je odluka o sazivanju Koneferencije UN o trgovini i razvoju. Jer, dosadašnje zaostajanje u poduzimanju praktične akcije u ovoj oblasti došlo je u oštru protivrječnost sa saznanjem što je potrebno učiniti. Prirodno je što su takvu akciju prihvatile prije svih zemalje u razvoju, jer njih najviše i pogoda nesklad između proklamiranih ciljeva i odlaganja akcije za njihovo ostvarenje.

Konferencija UN o trgovini i razvoju označava početak novog razdoblja u rješavanju međunarodnih ekonomske problema, pa samim tim predstavlja i značajan doprinos naporima da se stvore uslovi za miroljubivu koegzistenciju. Ostvarenje ekonomske ravnopravnosti i osiguranje nesmetanog progresa za sve zemlje predstavlja uslov za stvaranje amterijalne osnove koegzistencije, njene neophodne socijalno-privredne sadržine. Bez toga ona ne bi bila izraz trajnog razvoja, niti pak rješenje koje bi moglo da pretendira na dugoročnost.

V. Vlajić

Na ovogodišnjem Festivalu djeteta u Šibeniku

Program prilagođen stvarnim potrebama i mogućnostima

Ovogodišnji, četvrti Festival djeteta održat će se u Šibniku od 20. lipnja do 15. srpnja. Ta općejugoslavenska dječja kulturna manifestacija bit će, kako se očekuje, još jedan značajan doprinos na putu unapređenja metodskog i scen-skog rada s djecom. S obzirom na to, obratili smo se drugu ZVONKU BAKOVICU, direktoru ustanove Festival djeteta, s molbom da nam iznese neke podatke o toj predstojećoj manifestaciji za djecu.

Na početku razgovora informirani smo da će Festival i ove godine biti u znaku teme »Dijete i scenski izraz«. To ujedno znači da u programskoj strukturi u odnosu na prošli Festival neće biti nikakvih značajnih izmjena. Potvrđeno nam je ujedno da je ovogodišnji program prilagođen stvarnim potrebama, naravno u okviru realnih mogućnosti.

— Čini nam se, druže Bakoviću, da je program prošlogodišnjeg Festivala djeteta bio preobilan. Dijelite li i Vi to mišljenje?

— Nemam utisak da je program bio preobilan. Možda je ako već o tome govorimo, sve one manifestacije nemoguće realizirati u više dana. Meni se čini da je osnovna slabost prošlogodišnjeg Festivala, naročito njegovog studijskog dijela programa, bila ta, što su na njemu istovremeno učestvovalo različite kategorije ljudi što se bave radom s djecom. Zbog toga, stekao sam utisak, ma koliko je studijski dio bio bogat i obuhvatio uglavnom sve probleme scenskog odgoja djece, kod učesnika nije dolazio do izražaja jednak interes. No, s obzirom na specifičan tretman pojedinih tema to može biti i sasvim razumljivo.

— Znači li to da će biti nekih preinaka?

— Pa, ako već hočete, bit će ih, no ne suštinskih. Naime, poučeni prošlogodišnjim iskuštvom, studijski dio bit će ove godine izdvojen na pet područja: dječja kazališta (žive scene), profesionalna kazališta lutaka, školske scene, školska kazališta lutaka i dramski rad na radiju i televiziji.

Izgleda vjerovatno još jedna novina. Prošle godine, naime, prostori za izvođenje demonstracionog dijela programa nisu bili prikladni jer, preostalog, nisu mogli primiti veći broj gledalaca. Sve je to prisiljavalo da se u isto vrijeme upriličuju nastupi na više različitih mesta. Budući da postoji vjerojatnost da pozornica na tvrdavi S. V. Ane bude gotova da festivalskih dana, pojedine priredbe održavale bi se i u tom prekrasnem ambijentu. Bude li se to realiziralo, bez obzira na bogatiju ovogodišnji program Festivala, rad će iziskivati manje napore i za organizatore i za učesnike festivalskih priredbi.

— Zanimalo bi nas hoće li Vaša ustanova i ove godine nastaviti s izdavačkom djelatnošću?

— Naša biblioteka »Dijete i scenski izraz« uznastojala je minule godine da pitanja o kojima je bilo govora na Festivalu čini dostupnim i za one, koji nisu mogli prisustvovati toj manifestaciji za djecu. U tom pogledu smo djelomično uspjeli, te smo i tiskali dvadeset brošura. Mogu vas obavijestiti da će ovogodišnja izdavačka djelatnost, po svoj prilici, biti opsežnija. To će, sasvim razumljivo, tražiti i mnogo napora. Planirali smo objelodaniti oko 40 stručnih radova. Nadamo se da će se tamisao realizirati i da će od toga, naravno, biti višestruke koristi. Iskustva bar u to uvjeraju.

Na naše pitanje da nas obavijesti o učesnicima četvrtog Festivala djeteta u Šibeniku, drug Baković je odgovorio, da će na ovogodišnjem Festivalu sudjelovati velik broj stručnjaka i ansambla. Interes je velik, prijavila su se sva dječja kazališta, ali se, nažalost, svima neće moći, iz objektivnih razloga, osigurati učešće. Na Festivalu će stoga učestvovati šest dječjih i šest lutkarskih kazališta iz naše zemlje. Koja će to biti, odredit će stručna komisija. Rekao nam je također da se na studijskom dijelu očekuje prisustvo znatnog broja eminentnih jugoslavenskih kulturnih, kazališnih i prosvjetnih radnika. Pored toga, očekuje se i dolazak pet stručnjaka za kazališta lutaka s Praške lutkarske akademije.

— Čini nam se da je »lavovski« dio tereta organizacije prošlogodišnjeg Festivala »odsjeo« na rame na veoma uskog kruga ljudi. Zašto je to tako bilo i da li će ove godine situacija krenuti na bolje — pitali smo? (B)

Sličice iz Pirovca

Novi restaurant ili izvjesna stagnacija?

Ovo mjesto, koje već u dobroj mjeri postaje »konkurenčko« Vodicama u turističkom smislu, imalo je u sezoni 1963. god. ovakov bilancu:

U novootvorenom motelu i kampu boravilo je 720 stranih i 75 domaćih gostiju, koji su ostvarili 2.220 noćenja. U domaćoj radnosti (dakle preko Turističkog društva), boravilo je 1.500 gostiju iz naše zemlje i 72 iz inozemstva. Ukupan broj noćenja iznosio je oko 25.000. Vidimo da je daleko više noćenja bilo u kućnoj radnosti, nego u motelu i kampu, mada je broj gostiju u samom mjestu bio jedva dvaput veći. No, zato je ostvaren nerazmerno veći broj noćenja.

Kakav je zaključak iz ove usporedbi?

Broj noćenja na svakog pojedinog gosta u domaćoj radnosti daleko je bio veći (povoljnije cijene, motel i kamp tek otvoreni itd.).

No, za nas je važan i ovaj podatak: broj domaćih gostiju neuopredivo je veći baš u privatnom smještaju, gdje je u protekloj sezoni bilo korišteno 325 ležaja. Motel i kamp namjenjeni su deviznom turizmu.

Koliko su se brzo stanovnici ovog mjeseta orijentirali na turizam, koliko su njime stimulirani, vidi se, na svoj način, i iz zaključka jedne komisije »Rivijere« Šibenik, koja je vršila pregled gotovo svih raspoloživih soba u Pirovcu. Ona je ustanova, da one spadaju među najuređenije na šibenskom turističkom području. Vjerojatno potaknuta i tom konstatacijom, »Rivijera« je rezervirala 72 ležaja u kućnoj radnosti za svoje goste iz inozemstva.

U Pirovcu su mišljenja, da će svoje smještajne kapacitete u

— Konstatacija je uistinu na mjestu. Razlog je jednostavan: postojala je bojazan, da nam sredstva stavljena na raspolaganje neće biti dovoljna. Eto, stoga je, u želji da se čitav program realizira, sav treter pao na relativno mali broj ljudi. To je, slažem se, bez okolišanja nenormalno.

— Znači — bit će ovog ljeta pomoći »sa strane«?

— Želio bih to pitanje malo proširiti. Naime, želim kazati da za vrijeme Festivalsa u naš grad dolaze ljudi iz cijele zemlje i da ustanova kao što je naša, bez obzira u kojem se gradu nalazila, ne može sama izvršiti sve potrebne stvari u cilju omogućenja korisnog i udobnog boravka učesnika. Stoga, ako uistinu želimo biti grad domaćin, iako želimo da učesnici odu sa, rekao bih, lijepim uspomenama iz našeg grada, onda je bez dvojbe prijeku potrebna pomoći i suradnja društveno-političkih organizacija, Općinske skupštine, komunalnih i uslužnih poduzeća, naročito ugostiteljstva. Eto, upravo zbog toga očekujem da ćemo ove godine u tom pogledu naći na daleko veće razumijevanje već spomenutih činilaca. Uostalom, ugled grada to od njih i zahtijeva.

Na kraju razgovora, drug Baković nas je obavijestio da će na ovogodišnjem Festivalu djeteta u Šibeniku pored domaćih učestvovati i dva strana ansambla. Bit će to jedno lutkarsko kazalište iz Praga i dječje kazalište iz Sofije. (B)

OBAVIJEST

Iz tehničkih razloga u ovom broju lista izostavljen je napis: NOB 1944. Molimo čitaoca da to uvaže.

nastupajućoj sezoni moći povećati na 400 ležaja, ali im je iskrnsuo problem prehrane gostiju. Nova, moderna građevina u kojoj treba da bude kinodvorana, poslovne prostorije i savremen restoran, neće ove godine biti predata upotrebi.

No, rekli su nam, još sve nadne nisu izgubljene: postoji i pak mogućnost, mada ne velika, da se odobre potrebna sredstva od oko 15 milijuna dinara, da bi se ovaj objekt dovršio u sezoni. Ukoliko to ne bude, pitanje prehrane će prouzrokovati, ako i ne drastičan pad posjetilaca, a ono svakako dužinu njihova boravka, što se, u stvari, svedi na isti rezultat. A mnoga domaćinstva učaju značna sredstva u uređenju svojih kuća i stanova.

Zanimalo nas je, da li bi se, makar i privremeno, rješenje moglo naći u saradnji sa motelom i restoranom odmarališta »Esplanade«.

»Motel je daleko »izvan ruke«, glasio je odgovor, dok je s odmaralištem saradnja i inače slaba. Ono se i suviše ograničilo na svoje potrebe, premda bi nam u tome mogli pomoći.«

Sada u Pirovcu postoji samo jedna gospodarica, koja nikako ne može (a niti je za to namjenjena) udovoljiti potrebama prehrane gostiju. Mnoga domaćinstva ne mogu kuhati svojim gostima, a neki gosti to i neće. Međutim, pesimizmu ipak nemaju mjesto. Da se na turizam mnogo misli, vidi se na svakom koraku: dovršava se izgradnja obale, uređuje se nekadinski veliki »plac«, koji će se sada pretvoriti u parkove. Pošto su borovi na plaži, koja će se još i proširiti, a, najvažniji, sproveden je pravac Dubrave (gdje je pronađena voda), preko brda Makirine do Pirovca. Na pet javnih pirovačkih česmi, procurit će dragocjena voda, tačno 1. juna ove godine. Nakon toga slijedit će priključivanje vodovoda pojedinim kućama. Dijelovi mesta će se asfaltirati, a osposobit će se i put od selu do motela i izgraditi parkiralište. Najveći dio rava obavlja se dobrovoljnom radnom snagom i zalaganjem stanovništva.

J. Čelar

PREDAVANJE LAZE AKSIĆA

U Domu JNA u Kninu profesor Lazo Aksić iz Šibenika održao je predavanje iz oblasti psihologije, pod naslovom »Ljóstnost i karakter«.

Iz tekstilne tvornice »Jadranka«

Osobni dohoci tri puta manji od društvenih obaveza

Tekstilna tvornica »Jadranka« osnovana je 1929. godine i najstarija je tvornica ove vrste u Dalmaciji. Prvi strojevi, kao i oni kasnije dobavljeni bili su teča tada tehnički zastarjeli. Tek u 1962. godini kupljeno je 48 novih automata i time se malo poboljšala tehnička struktura strojnog parka. Priprema, koja je jedan od glavnih faktora kvalitetne proizvodnje, bila je opremljena starim strojevima koji su u isto vrijeme predstavljali usko grlo. U 1963. godini znatno se izmijenila opreme »pripreme« i time se poboljšao kvalitet pripremnog rada i otklonilo usko grlo. U svemu posmatrajući, sadašnje stanje način na ulaganja u tkoanici i »pripremi«, malo se izmijenilo, ali neznatno i za naše prilike. No, upoređujući našu opremljenost sa drugim srodnim tvornicama u zemlji, naša je tvornica po tehničkoj opremljenosti za 3,5 puta slabija. Uz to je potrebno napomenuti da tekstilna tvornica »Jadranka«, osim proizvodnje sirove robe, ne proizvodi ništa drugo. Jedan od razloga niskih osobnih primanja zaposlenih radnika nalazi se u naprijed iznijetom. Ocjenujući stvarni položaj tvornice u kome se ona nalazi, organi društvenog upravljanja i društvene organizacije prihvatile su ozbiljnog posla i sebi postavile zadatku:

— Maksimalno uložiti napor za povećanju proizvodnju korištenjem strojnog parka u 3 smjene i smanjenje troškova proizvodnje.

— Pridružiti se jačem srodnom poduzeću i stvoriti čvrstu kooperativnu poslovnu vezu, smanjiti broj artikala na najmanju moguću mjeru radi ekonomičnosti.

OBAVIJEST

Iz tehničkih razloga u ovom broju lista izostavljen je napis: NOB 1944. Molimo čitaoca da to uvaže.

Već je stvorena kooperacija sa Pamučnom industrijom Duga Resa.

— Izvršiti rekonstrukciju tvornice, tj. zamjeniti stare i nerentabilne strojeve sa novim i savremenim aparatima, te klima uređajem i poboljšati HTZ uvjetne rade i time olakšati rad zapošljenim u tvornici.

Rješenje gornjih pitanja dje-

Ukupni prihod
1962. 680,695.000 (180,710.000 porez)
000 porez) 100 261 100, 1964. (plan) 1,027,911.000 (264,196.
1963. 850,259.000 (224,321.000 porez) 151 304 116,4

lomično je ovisno od kolektiva i on će se za taj dio maksimalno založiti, što je pokazalo i svojim dosadašnjim radom. Rješenje drugih problema leži u pomoći zajednici, jer kolektiv ne raspolaže nikakvim sredstvima.

Analizirajući poslovanje poduzeća zadnje 2 godine i ako 1962. godinu označimo sa 100, proizvodnja se kretala

vši ni jedan dinar u fondove.

Ako gledamo tvornicu kroz ostvareni gubitak u 1963. godini, možemo postaviti pitanje, da li je tvornica »Jadranka« nerentabilna i za širu zajednicu. Iz nje navedenih podataka vidjet ćemo iz kojih se elemenata sastoji struktura cijene naših proizvoda.

	Indeks Rad. snaga
Ukupni prihod	000 0%
1962. 680,695.000 (180,710.000 porez)	27.053 3,3
000 porez) 100 261 100, 1964. (plan)	261,672 30,7
1963. 850,259.000 (224,321.000 porez)	95,159 11,2

da osigura minimalne zarade, koje su potrebne za održavanje njegovog života.

Izlaz se može tražiti u društvenoj preraspodjeli. Naše poduzeće sa niskim organskim sastavom u koga je društvo uložilo vrlo malo, a ono je vidljivo u ovoj okolnosti pod kojima kolektiv posluje s obzirom da je naša prodajna cijena unaprijed određena i to od 1958. godine, a naši troškovi svakodnevno rastu. Od 1958. godine bile su dva puta smanjene cijene naših proizvoda, a što je djelomično tretiralo društvena davanja i dobit poduzeća.

Uspješno poslovanje u ovakvim uslovima i stvaranje akumulacije za reprodukciju, ne ovisi samo od kolektiva, jer kolektiv kod svog maksimalnog zaloganja može zaraditi toliko

M. Škevin

U Kninu održana godišnja skupština Udruženja boraca

Bivši borci NOR kninske komune, čijih je 1.200 drugova palo tokom rata u borbama protiv okupatora, a od toga preko 250 na legendarnoj Sutjeski, okupljeni na godišnjoj konferenciji boračke organizacije općine Knin, u pozdravnom pismu predsjedniku Titu uputili su i slijedeće riječi:

»Najstrojije osuđujemo anti-jugoslavensku kompaniju koju povampireni fašizam u Zapadnoj Njemačkoj vodi protiv naše zemlje i njenih rukovodilaca, te svih ostalih boraca NOR Jugoslavije.

Pridružujemo se protestima

STUDENTI PA PRATILI SE S EKSURZIJE

29. ožujka vratili su se s osmognavne naučne ekskurzije po Grčkoj i Italiji studenti Pedagoške akademije. Oni su za to vrijeme obišli historijske spomenike u Patrasu, Pireju i Atenu. Na proputovanju posjetili su Krf i Bari, a izvjesno vrijeme zadržali su se u Splitu, gdje su razgledali Dioklecijanovu palatu. Za boravak u Dubrovniku studenti su položili cvijeće na

Aktualna tema

ULOGA SAVEZA OMLADINE U BORBIZA IDEJNOST NASTAVE

Šibenske škole i organizacije Saveza omladine postigle su u dosadašnjem radu značajne uspjehe. Pored ostalog, u nastavu se unosi više idejnosti, koja utiče na socijalističko odgajanje omladine. Međutim, čini se, da se na ovom poslu može uraditi daleko više pod pretpostavkom, da su aktivni Saveza omladine, razredne zajednice i nastavnici ulagali još više napora u unošenju idejnosti prilikom izlaganja nastavnog gradiva. Da je toga bilo zaciјelo bi imali manje teškoća sa lošim učenicima, kao i onim koji još uvijek nisu rasčistili sa nenačinjenim pogledom na svijet.

U svim šibenskim školama, posebno u školama drugog stupnja, postoje veoma povoljni uvjeti za razvijanje dijalektičko-materijalističkog načina mišljenja kod omladine. U tom pogledu napredak se može postići preko svih predmeta koji se predaju u pojedinim školama. Za to, bez sumnje, veoma dobra podloga postoji i u udžbenicima, koji sva pitanja tretiraju naučno i materijalistički. No, i pored toga, čini nam se, prijeko je potrebno da nastavni kadaš više tumači svoj predmet sa stanovišta dijalektičkog materijalizma, a omladinska organizacija da aktivizacijom učenika u savladavanju nastavne grade to dalje razvija i produbljuje.

Međutim, treba imati na umu da neki nastavnici i učenici nisu još usvojili naučni pogled na svijet. S tim u vezi pred omladinskim aktivistima postavljaju se odgovorni zadaci što im je cilj, naravno, u prvom redu i iznad svega — idejnost nastave. Oni to mogu uraditi u suradnji sa većim dijelom nastavnog kadra u svojim školama, koji tumače svoje predmete sa stanovišta marksizma. Naravno, u ostvarenju ovog zadatka treba biti elastičan i sporna pitanja ne-naučnosti izlaganja nastavne grade što je uočljivo kod pojedinih nastavnika rješavati u suradnji sa upravom škole, kao i na sjednicama vijeća i zborna. Ali, da napomenemo, tome pitanju, pod pretpostavkom da ga se uoči i okrsti kao problem, treba prići smjelo, bez ustručavanja, jer štetnost takvih pojava može biti veoma velika, a posljedice značajne.

U borbi za razvoj naučnog pogleda na svijet ne treba činiti nikakve kompromise sa nama tudim shvaćanjima. Istina, to ni do sada nije činjeno, ali sama činjenica da jedan dio naših aktivista nije spremna da ulazi u diskusije sa onima koji još nisu usvojili naučni pogled na svijet ili onima koji to neće i istupaju kao otvoreni zastupnici nama ovdje i danas tudiš shvaćanja. Stoga se nameće zaključak da u radu sa nezainteresiranim treba biti aktivnije i nastojati da ih se prikladnim načinom zainteresira za marksizam, a s onima drugima, koji istupaju kao neprikriveni apologeti stranim nam shvaćanjima, treba voditi oštru i beskompromisnu idejnu borbu. To je zadatak, što više, rekli bismo da je to jedna veoma prijeka i aktualna obaveza.

No, ima pojava da neki nastavnici, odnosno omladinski aktivisti ne prate redovno naša svakodnevna zbivanja. Primjer što će ga navesti vjerujem da je dovoljan i upečatljiv za prethodnu konstataciju. Eto, profesor i geografije u srednjoj školi prilikom obradivanja NR Kine ne osjeća se dužnim da kaže nešto i o stavu Kine u međunarodnom radničkom pokretu. S druge strane nade se omladinskih aktivista koji zbog toga što redovito ne prate štampu ne znaju odgovoriti članovima Saveza omladine na vrlo jednostavna pitanja. Ovo nije nikakvo dijeljenje "lekcijski" jer je idejnost nastave briga svih nas, ali držimo da bi o toj činjenici trebalo veoma mnogo voditi računa.

A. DŽELALIJA

Učenje - osnovna politička i društvena obaveza

U ŠKOLSKOM SISTEMU NISU IZGRAĐENI KRITERIJI KOJI BI NAGRADIVALI USPJEH SVAKOG POJEDINCA I NJIHOVE NAPORE ZA POSTIZANJE USPJEHA RAZREDA I ŠKOLE

Mladi ljudi u školama još nisu dovoljno svjesni, da od toga koliko svaki učenik shvati učenje kao svoju osnovnu političku i društvenu obavezu, iz koje će rezultirati veće zlaganje i uspjeh, zavisi materijalni položaj škole. Na stvaraju takve društvene svijesti dosad se neznatno učinilo.

U pogledu buđenja interesa mladog čovjeka za znanja i odnos prema radu ide se vrlo nestimativnim oblicima: ocjena se ne daje kao poticaj za bolji rad ili nagrada za postignute rezultate. Ona je, u stvari, sankcija, svjedočba je jedini oblik "priznanja" grada, kazne se primjenjuju bez obrazloženja, ne ide se dalje od uvjerenja da treba učiti itd.

Inace, u čitavom školskom sistemu nisu izgrađeni kriteriji, koji bi nagradivali uspjeh svakog pojedinca i njihove napore za postizanje uspjeha razreda i škole. Ocjena iz vladanja daje se po tome koliko netko "omeće" ili "ne smeta" nastavu, odličan se daje onima "koji paže na satu i ništa nisu radili" — to znači i za neaktivnost! To je pitanje, doduše, više pedagoškog karaktera, ali ozbiljno obavezuje organizaciju Saveza omladine da pronade takav sistem političkog rada, koji bi drugičije vrednovao učenika i više ga, začijelo, poticao na rad.

Zadatak je Saveza omladine da osudi neradnike i ističe najbolje, da sistemom raznih takmičenja za smanjenje izostanka i podizanje kvaliteta među razredima i školama u općem uspjehu ili pojedinim nastavnim oblastima ističe bolje i stimuli-

ra lošije učenike da se bore za veća znanja i bolji uspjeh, da se bori protiv lažnog drugarstva, kojem pogoduje prepisivanje, štanjanje, šutnja o laži za koju razred zna lažno opravdanje i tome slično. Ti, naoko, sitni propusti koće aktivnost Saveza omladine i one mogućavaju svaku akciju za stvaranje pravilnih kriterija prema radu.

duže dalo je organizacije po-veza omladine 500.000 dinara. Tim novcima omladina će nabaviti televizor, dok će ostatak biti dodijeljen SD "Radnik". Za omladinom Vodica nije zaostala ni omladina Bilica. Članovi organizacije Saveza omladine tog mesta radili su prošlih dana na kopanju kanala za vodovod. Na tom, kao i još nekim drugim radovima, omladina Bilica će i u buduće učestvovati. Potrebno je, međutim, kazati da i omladina drugih mesta na području naše općine takođe daje velik doprinos rješavanju komunalnih problema. Bez sumnje — za po-veliku.

21

1. IV
1964.

PRILOG „ŠIBENSKOG LISTA“

mladi

BILO JE MNOGO RADNIH POBJEDA MLADIH, A OVE GODINE NA REDU JE JADRANSKA MAGISTRALA



Bilo je, uistinu, sijaset velikih radnih pobjeda omladine na redu Jadranska magistrala. Tu značajnu radnu akciju jugoslavenske omladine najavio je drugi Tito na VII kongresu

Narodne omladine Jugoslavije rekavši, između ostalog:

»Vi ove godine izvršavate svoju obavezu na izgradnji Auto-puta bratstva i jedinstva, koji izgrađuje omladina iz čitave zemlje. Ali ja mislim da time neće biti završene vaše radne akcije općejugoslavenskog značaja. Ja mislim da slijedeća vaša akcija treba da bude auto-put duž jadranske obale i kroz Crnu Goru do Auto-puta bratstva i jedinstva. To je veoma važan turistički objekat i od velike koristi za čitavu našu zajednicu. On je do sada građen veoma sporo i vi, omladinci, unijet ćete u izgradnju tog puta svoj poznati tempo.«

Učesnici Kongresa i danas se sjećaju atmosfere što je nastala poslije tih Titovih riječi. U dvorani je nastao pravi urebes zadovoljstva, klical se drugu Titu, pljeskalo, pa da se samo tren iza toga dvoranom razliježe nova omladinska pjesma »Kunemo se voljenom Maršalu — gradit ćemo Jadran magistralu.«

S obzirom na brdovito područje kojim magistrala prolazi, izgradnja će na nekim mjestima biti relativno teška. No, zar to nešto predstavlja za mladiće i djevojke koji su gradili gigantske nasipe u Bagrdanu, Bujmiru i Grdelici? Za mlade što su im močvarni predjeli u Makedoniji, kroz koje prolazi Auto-put, također bili »neosvojivi?« A tako će, bez sumnje, biti i s »teškim« dionicama na Jadranskoj magistrali.

Jadranska cesta bit će još jedan veliki poduhvat naše omladine. Mladi će u svaki kilometar te ceste unijeti svoj entuzijazam, svoju prverjenost socijalizmu i domovini. Mladost će žuljavim rukama i znojnim tijelima, uz pjesmu i radost, čitavu sebe unijeti u taj djelić novoga što je svaki dan pred njima. I za njih. Bit će to značajna akcija i velika pobeda. Ali ne i posljednja. Za mladost naše zemlje uvijek će se naći sličnih poslova. Na njenu radost.

Stvoriti uvjete da najširi krug mladih preuzima zadatke i odgovornosti

IMA VELIK BROJ MLADIH KOJI NE OBAVLJAJU NI JEDAN DRUŠTVENI ZADATAK I TO NE ZBOG TOGA ŠTO NE BI ŽELJELI I MOGLI, NEGO ZBOG TOGA, ŠTO NIJE DOVOLJNO SVUGDJE RAZVIJEN UNUTRAŠNJI DEMOKRATIZAM U SAVEZU OMLADINE I STO DRUGI DRUŠTVENI ĆINIOCI NE OSJEĆAJU POTREBU DA ANGAŽIRAJU VECI BROJ MLADIH LJUDI.


U nekim organizacijama Saveza omladine, čini se, mnogo rade rukovodstva, a nedovoljno članovi. Logična je posljedica da je onda i rad rukovodstva često formalan i prividan. Ona nisu efikasna baš zbog toga što se sama počinju baviti svim i svačim gubeći se u dnevnom prakticizmu. U stvari način djelovanja i organizacionu strukturu u Savezu omladine treba prilagoditi tome da svaki član može doći do izražaja, da većina može obavljati zadatke i da se može osvjeđočiti da je stvarni, a ne samo formalni pripadnik organizacije.

Zatvorenost u sebe više-manje se opaža kod svih omladinskih rukovodstava. A to je u stvari odraz nepovjerenja u političku zrelost velikog broja mladih ljudi, koje je štetno i potpuno neopravданo. Pogledajmo situaciju u osnovnim omladinskim organizacijama. U aktiju je najčešće angažiran samo predsjednik. Omladina za svoje rukovodioce najčešće bira najbolje pojedince iz vlastite sredine, ali se događa da oni često izgube njenou stvarno povjerenje.

Zbog čega dolazi do toga? Mladi se rukovodioce najednom u položaju da mora provoditi zadatke komiteta i direkti-ve »odozgo« i sa »strane«, pa tako se sve više gubi osjećanje za životne probleme i interese omladine, koja ga je izabrala. Zbog toga, Savez omladine mora se nužno orientirati na maksimalno uvažavanje interesa i inicijativa omladine na kojima treba graditi sadržaje svoje aktivnosti. Neophodno je stvarati sve šire uvjete da najširi krug mladih preuzima zadatke i odgovornosti. Savez omladine treba da posvuda samostalno djeluje i da tako mladi posvjeđuju svoju aktivnu i stvaralačku ulogu. Jedino tako ona će uspješno ostvarivati intencije društvenog, socijalističkog odgoja mlade generacije.



U slici i riječi



Omladina šibenske komune u znatnom broju učestvuje i na lokalnim radnim akcijama. Dobrinost mladih na rješavanju mnogih komunalnih problema je veoma značajan. Kamera naših dopisnika uhvatila je dva trenutka s takvih akcija. Omladina Vodica je, pored ostalog, radila i na uređenju zemljišta na području Zanatskog kombinata. Za taj rad spomenuto po-

U okviru

Informirati mlade

Praksa pokazuje da omladina često nije informirana o svojoj životnoj i radnoj sredini i tokovima našeg društvenog razvijatka. A ne može se očekivati da će mladi čovjek zauzimati ispravne stavove, postavljati opravdane zahtjeve, davati dobre prijedloge i uopće uspješno društveno djelovati, ako ne poznaje svoj radni kolektiv, školu, komunu. Slaba informiranost vodi društvenom pasivizmu, zalijetanju, pogrešnom zaključivanju.

Neposredno učešće u obavljanju društvenih poslova, naprotiv, najsposobniji je preduvjet društvene obavijestitosti mladih, koji onda vodi ka još većoj aktivnosti omladine i sa svoje strane stvara uslove njenog socijalističkog odgoja i formiranja. Niže dovoljno osigurati opće informiranje omladine, nego se podjednako treba zalagati i za to da mladi upoznaju osnovne društveno-ekonomiske pojmove, principje samoupravljanja, zakonitosti raspodjele dohotka i osnove cjelokupnog društvenog razvitka, društvene protivrječnosti itd. Društveno-ekonomsko obrazovanje omladine postaje u tom smislu preduvjet za njene informacije o aktuelnim pitanjima iz života i rada u radnoj organizaciji, komuni, i društvu u cjelini.

Da bi mogla uspješno vršiti ulogu samoupravnog činioča, organizacija Saveza omladine mora prevladavati zatočenost u svoje vlastite okvire, pasivizam, stav čekanja. Stalna suradnja sa svim društveno-političkim snagama, forumima i tijelima, samoupravnim i upravnim organima i iznošenje u javnost omladinskih problema i stava dovest će to da inicijativa omladine bude prisutna tamo gdje se donose političke odluke i ocjene i gdje se odlučuje i stvara politika. Savez omladine treba da bude otvoren i uporan u iznošenju omladinskih problema pred samoupravne organe i političke forume i da pri tom izbori podršku i učešće Saveza komunista. Socijalistički savez i svi drugih društvenih snaga s kojima dijeli odgovornost za odgoj mladih ljudi. Bude li toga, onda se stavovi i misljenja omladine neće omaložavati, unaprijed odbacivati ili neopravdano proglašavati za nevažeće, nezrele itd. Ovo, posljednje sva rukovodstva i članovi organizacije Saveza omladine trebaju neprestano imati na umu.

EPITAF VOJNIKU KOJI JE PAO U ČASU POTPISIVANJA PRIMIRJA

Vijest je letjela brže od ptice
Brže od vjetra
Brže od munje,
Gutala je od sreće u eteru.
I stigla prekasno.

Za one koji su pali uvijek je prekasno.

A da je stigla samo po sata ranije, on bi bio živ.
Rukovao bi se s drugovima i smijao.
Da je stigla dan ranije, mnogo bi njih još ostalo živih.
Da je stigla mnogo mnogo ranije, mnogo mnogo bi ih
Ostalo živih.

Trebalo je vijest poslati mnogo mnogo ranije,
Prije no što su počeli padati mrtvi.

GRIGOR VITEZ

KULTURA I OMLADINA

**OMLADINA JE TA, KOJA TREBA DA KRITIČKI IZOŠTRA
VA SVOJE PRISTUPE KULTURI NE UZDRŽAVANjem OD
REAGIRANJA, VEC SVAKODNEVnim ODREĐIVANJEM
PREMA SVIM POJAVAma, IZGRADIVANJEM KRITIKE,
IZNALAŽENJEM DRUŠTVENIH ASPEKATA I IDEJNih
OTPORA PROTIV ONOG ŠTO KOĆI I REMETI SOCIJALI
STICKI KULTURNI PROGRES.**

Pri razmatranju odnosa omladine prema kulturi i njenog značaja za život i razvoj mlađih ljudi moramo da polazimo stalno od činjenice: sve što se događa u našem društву na području kulture djeluje s posebnim efektima na omladinu. Stoga sve što u ovoj oblasti odudara od socijalističkih principa, kao komercijalizacija, grupašenje, favoriziranje neukusa, ostaci birokratizma, zapostavljanje rada organa samoupravljanja, nekritičko usvajanje utjecaja sa strane, ne može biti predmet odgovornosti samo nekih drugih društvenih faktora, a ne i omladine.

Najime, nemoguće je izolirati omladini od direktnog utjecaja ovih po sadržaju i po vrijednosti veoma različitim pojama. Biće također neopravdano boriti se za poseban položaj omladine u stvaranju kulturne politike u našem društvu. Ali nam je potrebno da se izborimo da omladina kao dio našeg društva, glasno i kompetentno i našoj najširoj javnosti iznosi svoje stavove o svemu onome što se događa u našoj literaturi i štampi, na radiju, televiziji, u izdavačkim kućama, kazalištima i na drugim mjestima.

Ako se oglušujemo o jedinstvenu osudu nekih pojava u našoj kulturi koja je izrekla omladinu putem anketa, izjava i diskusija, onda za posljedice i loše efekte takvih pojava nikako ne može biti krvi samo omladina. Na toj se liniji zasnivaju česté jednostranosti u raspravljanjima o idejnim pojavama među omladinom: umjesto o izvorima i uzrocima pojava govorimo samo o njihovim efektima. Ovo ne oslobođava Savez omladine da svestranije razvija kulturne aktivnosti među mladima unutar organizacije. Istina je jer da ne stvaramo navike da se omladina u javnim reagiranjima vatrene izjašnjava za ovo ili onu pojавu u kulturi. U takvim prilikama narastaju nesporazumi, jačaju negativne pojave u kulturnoj politici i dobija se neodređena mješavina svega i svačega, u kojoj se teško snažaziti, a još teže boriti za naj-

ANEKDOTA

NIJE VAŽNIJE OD GLAVE

Po prelasku preko improviziranog mosta na Naretri, još dok je vladao krkljanac u kojem su se odjelom našli borci, ranjenici, tifusari i komora, našli su njemački avioni i zasuli bombardama i mitraljezima kolonu u kojoj je bio i Savo Burić. Komandirajući borcima da se sklope, primijeti nekog Dalmatinca da je sklonio noge iza oborenog stabla bukve. Glava mu je bila nezaštićena. Opomenu ga:

— Druže, druže, čuješ li, o-kreni se, zakloni glavu!

— Buktom ne mogu zakloniti i noge i glavu. U ovoj vatri važnije su mi noge od glave. Ako me ne pogodi u glavu da se ne maknem s mjesta, nego me samo rani u nju, iznijet će je noge. Ako me rane u noge, odoše one i glava! — odgovori borac ne mijenjajući položaj.

Mišljenja

Samoupravljanje i politička djelatnost omladine u razredu

Razredna zajednica kao mehanizam društvenog upravljanja školom poprima sve širi i konstruktivniji značaj. Ali, u praksi se pokazalo da su razredne zajednice često prepustene same sebi. Naime, postavlja se opravданo pitanje: koje su obaveze nastavnika-razrednika prema razrednoj zajednici?

Neki razrednički misle da je stvar samih učenika kako će raditi razredna zajednica i da se u tu »dakčku stvar« ne treba miješati. Oni ne gledaju u razrednoj zajednici organ preko kojeg učenici rješavaju razne probleme razrednog i školskog kolektiva.

U pravnim propisima gdje se govori o razrednim zajednicama navodi se, da zajednica treba imati tri etape u svom formiranju. U prvoj etapi razrednik upućuje učenike kako treba da radi razredna zajednica, sam donosi dnevni red i sastava sastanke. U drugoj etapi nastavnici prepusta učenicima da vode sastanke, ali on isto mora prisustvovati kako bi mogao usmjeriti diskusiju i pravilno objašnjavati pojedine stvari. U trećoj etapi razrednik je konično želeni cilj: izgrađen je zdrav razredni kolektiv, koji sam organizira, radi i vodi sastanke.

Djelatnost razredne zajednice manifestira se preko triju činilaca: inicijative zajednice učenika, svjesne discipline učenika i aktivne pomoći nastavnicima u njihovom radu. Inicijativa zajednice učenika sprovodi se preko organiziranja priprema za učenika, u poduzimanju mjeđu za uspjeh pojedinaca i kolektiva, organiziranjem ekskurzija do obližnjih mjesto, mišljenja učenika o udžbenicima, priprema za proslavu Dana škole, razmatranja socijalnog i materijalnog položaja učenika itd.

bolja rješenja i za najprikladnije akcije.

Vrijeme i mi

Razlozi za shvaćanje

**KOD OMLADINE TREBA NJEGOVATI ŽELJE ZA NEĆIM
VELIKIM, TREBA STIMULIRATI I VELIKE TEŽNJE I
VELIKE ŽELJE, ALI ISTOVREMENO UKAZIVATI NA
SNAGE, PUTOVE, MOGUĆNOSTI I SREDSTVA, KOJIMA
CEMO OSTVARITI TE ZAHTJEVE I ŽELJE.**

Cesto bivamo u prilici da slušamo ili neopravdane zahtjeve ili neopravdane kritike naše omladine. Po svemu suđeći, ni neumjerena kritika ni neumjerena pohvala ne mogu pomoći da se rješavaju problemi koji tište mlađe. Koji put se kaže, da omladina mnogo više traži i zahtijeva nego ranija i uspoređuje se današnja generacija s onom, koja je poslijerata stupila u društveni i politički život.

To, ponakad, dovodi do zahtjeva da Savez omladine bude faktor prigušivanja želja i zahtjeva mlađih, današnje generacije. Držimo da je to sasvim pogrešno, naime, svjesni smo da je ovaj nivo aspiracija i zahtjeva omladine, da su pogledi cjelokupnog našeg razvijanja, društvenog razvijanja materijalne i razvijati standarda, i razvijati demokratskih odnosa u našoj zemlji, sve to za omladini ne znači samo današnjicu, nego i punu težnju za nećim novim. Dapaće, uvjereni smo, mlađi u svemu tome vide i usavršavanje onoga što imamo, te u tom pravcu i trebaju biti usmjereni svi organizacioni oblici Saveza omladine.

Iz toga proizlazi: kod omladine treba njegovati tu želju, za nećim velikim, treba stimulirati i velike težnje i velike želje, ali istovremeno, i uvijek, ukazivati

na snage, putove, mogućnosti i sredstva, kojima ćemo ostvariti te zahtjeve i želje.

S tim u vezi prijevo je potrebno zabilježiti još nešto. Naime, ako postoji, a postoji uistinu, velik broj želja omladine za većim standardom i većim pravima građana, za rješavanje problema koji su danas još uvek aktualni, za njihovo rješavanje na savršenjem nivou nego danas može biti, onda je to faktor mobilizacije mlađih ljudi i motiv koji ih pokreće na rad, učenje itd. Ako te težnje i aspiracije budu povezivane s konkretnim zadacima i konkretnim zadatke izvlačili kao zadatke te perspektive, onda možemo reći da nam je omladina aktivno učestvovala u socijalistickoj izgradnji. To treba shvatiti, to treba imati na umu i time se treba rukovoditi.

Takmičenje »Mikrofon mlađih«, kako je predviđeno, odvijat će se u pet tačaka već utvrđenog programa. U prvoj rubrici, koja nosi naziv »Pitanja i odgovori«, predstavnici pojedinih organizacija davat će odgovore iz slijedećih oblasti: Statut

i programska načela Saveza omladine Jugoslavije, Statut općine Šibenik. Poznajete li svoj grad, te poeziju iz narodnooslobodilačke borbe. Za ovo posljednje podržaje natjecatelji će trebati dobro izučiti ove pjesmice: Vladimira Nazora, Ivana Gorana Kovačića, Marina Franićevića, Jure Kaštelana, Skendera Kulenovića, Oskara Davića, Desanke Maksimović, Branka Čopića, Jovana Popovića i Koste Racina.

U rubrici »Naši pjevači« svaka ekipa prijavit će dvije kompozicije, odnosno dva pjevača. Pjesme moraju biti isključivo pjevane na jugoslavenskim jezicima. U grupi imitatora, karikaturista i recitatora svaka ekipa prijavljuje po jednog kandidata, a u rubrici »Slobodan izbor« svaka ekipa prijavljuje po jednu tačku kao, recimo, folklornu, dramsku i muzičku. Predviđeno je također da te tačke ne bi smjele trajati više od pet minuta. U posljednjoj rubrici koja nosi naziv »Iznenađe-

ODJECI

»Gladi« — ovaj, šesti već roman OSKARA DAVICA otkriće nam jedan svet odjeljen od sveda zidinama ljudske mržnje i straha, bedemom na mrtvoj strazi društvenog sistema; otkriće nam kako se svet, dragovoljno bez jadanja, za mnogo godina može sablji u neoplemenjen, monoton vidik tza rešetaka, uime unutarnje projekcije jednog drugog sveta, boljeg, ljudskijeg, lepšeg. Čitavo Davičovo delo, koje je jedna neprekidna poema o čoveku revolucionaru i čoveku revolucije, dobita ovim romanom nov, i odasad nezamenljiv fragmenat, to obogaćenje istovremeno je i dragocen doprinos našoj književnosti.

PETAR ĐADŽIĆ

Nismo upali u grešku da Savez komunista proglašimo za definitivnog arbitra svih problema, pojava i aktivnosti ljudske svijesti i misli. Savez komunista i njegovi rukovodioci organi nisu skup nepogrješivih ljudi koji treba da proglašavaju ili mijenjaju dogme. To je organizacija i živi borbeni instrument radnih ljudi u krećenju putova i stvaranju najpovoljnijih uslova za izgradnju socijalističkog društva.

VELJKO VLAHOVIC

Integracija u književnosti i kulturi nije što i integracija u privredi i administraciji. Dok se u industriji mehanički može integrirati na osnovi ekonomskog predračuna i sa stanovišta radnog čovjeka, pa čak i bez obzira na teritorijalne okolnosti, integracija u kulturi i književnosti druga je stvar, veoma delikatna stvar bića. U nas se usprkos svemu razviju jugoslavenski kulturni medij, i mi tu pojavu u evropskoj kulturi nećemo osmislići samo, kako da kažem, publicističkim sredstvima, nego metodskim radom, jer snaga tog medija rast će usporedno s razvojem tog metodskog rada i razvojem novih ličnosti.

SIME Vučetić

GIMNAZIJA: Učenici francuskog jezika dobili su na poklon od Francuskog instituta u Zagrebu šesnaest vrijednih knjiga, među ostalim djela eminentnog suvremenog francuskog spisatelja Andre Malraoa, što ih je ustanu veoma obradovalo.

* * *

SIBENIK: Nakon priličnog zastoja radova, što je bilo uslovljeno pomanjkanjem materijalnih sredstava, postoje realni izgledi da se u ovoj godini privrede kraju uređenje bivšeg kina »Sloboda«, te će prostorije stajati na raspolažanje omladini grada.

O tome se govori

Jučer, danas, sutra



O ambijent gornje slike govorili smo (zar ne?) jučer, zborimo danas, diskutirat ćemo i sutra — so nadom da će se konacno realizirati prekosutra. Jer, svjesni smo da bi Šibenskoj omladini trebalo konačno naći kutić u kojem će se moći sačuvati: čitat i štampanje, izmjenjivati mišljenja, upriličivati diskusije. Ne mora, to da bude »pravi pravcati«. Dom omladine ali, eto, potrudimo se da učinimo onoliko — koliko, uvjereni smo, i danas možemo: A nešto, ipak, MOŽEMO!

„MIKROFON MLADIH“

U ČAST DANA MLADOSTI


U okviru proslave Dana mladosti, Centar za kulturno-umjetnički odgoj mladih pod pokroviteljstvom Općinskog komiteta Saveza omladine Šibenik organizira tradicionalno takmičenje Saveza pionira i Saveza omladine pod nazivom »Mikrofon mladih«. Cilj te manifestacije je razvijanje takmičarskog duha, oživljavanje aktivnosti unutar organizacija, razvijanje drugarstva između raznih organizacija Saveza pionira i omladine.

Takmičenje »Mikrofon mladih«, kako je predviđeno, odvijat će se u pet tačaka već utvrđenog programa. U prvoj rubrici, koja nosi naziv »Pitanja i odgovori«, predstavnici pojedinih organizacija davat će odgovore iz slijedećih oblasti: Statut i programska načela Saveza omladine Jugoslavije, Statut općine Šibenik. Poznajete li svoj grad, te poeziju iz narodnooslobodilačke borbe. Za ovo posljednje podržaje natjecatelji će trebati dobro izučiti ove pjesmice: Vladimira Nazora, Ivana Gorana Kovačića, Marina Franićevića, Jure Kaštelana, Skendera Kulenovića, Oskara Davića, Desanke Maksimović, Branka Čopića, Jovana Popovića i Koste Racina.

U rubrici »Naši pjevači« svaka ekipa prijavit će dvije kompozicije, odnosno dva pjevača. Pjesme moraju biti isključivo pjevane na jugoslavenskim jezicima. U grupi imitatora, karikaturista i recitatora svaka ekipa prijavljuje po jednog kandidata, a u rubrici »Slobodan izbor« svaka ekipa prijavljuje po jednu tačku kao, recimo, folklornu, dramsku i muzičku. Predviđeno je također da te tačke ne bi smjele trajati više od pet minuta. U posljednjoj rubrici koja nosi naziv »Iznenađe-

UKRATKO

SKRADIN: Na osnovnoj školi i ove godine veoma uspješno djeluje grupa učenika što izrađuju predmete u intarziji, što je bez sumnje jedna prilično osebujna pojava i uvjerljiv dokaz kako se i uz skromne financijske mogućnosti slobodne aktivnosti mogu promicati.



Veslanje je, bez sumnje, jedan od najzdravijih sportova. Doda li se tome da je Šibenik odavno već jedan od najznačajnijih veslačkih centara Jugoslavije, čudimo se pomalo kako naši mladići i djevojke ne pokazuju veći interes za taj sport. »Krka«, stari i proslavljeni veslački klub, izgleda da nije privlačan. Čudno, mnogo čudno. Da li je potrebno da se zapitamo: zašto je to tako? Po svemu sudeći bar dijelić odgovora mogao bi doći od vas, djevojke i mladići Jučer, danas, sutra, preko

gradske vijesti

Srijedom u 7

AVNA TRIBINA RADNICKOG SVEUCILISTA

rijeda, 1. IV — SMJERNICE ZA VIII KONGRES SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE. Predavač: Paško Periša.
rijeda, 8. IV — KNJIZEVNO VECÉ Pododbora Matice hrvatske Šibenik. Nastupaju studenti Pedagoške akademije. Dvorana Društvenog doma (DIT). Početak u 19 sati.

KINEMATOGRAFI

ESLA: premjera američkog filma — PSIHO — (do 5. IV) Premjera francuskog filma — RUKE U VIS — (6.-8. IV)
APRILA: premjera talijanskog filma — KOLOS S RODOSA — (do 6. IV) Premjera talijanskog filma — SALVATORE GIULLIANO — (7.-8. IV)

DEŽURNE LJEKARNE

o 3. IV — I narodna — Ulica Božidar Petračića.
d 4. — 10. IV — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.

MATIČNI URED

ROĐENI

Tomislav, Josipa i Zanke Orić; Željko, Sekule i Veselke, Čukulovski; Samuel, Josipa i učak; Lidija, Marka i Tone aković; Jagoda, Paška i Dani-Sišak; Siniša, Petra i Oringe Lovčić; Joško, Jere i Ruže aković; Goran, Muhe i Emine ašević; Ljiljana, Jakova i Jevranjić; Brankica, Zdravka Lucijane Mikelin; Zoran, Njole i Tomice Strokan; Diana, Ante i Ljube Žaja; Jasna, omisla Petrova i Jelene Toc; Dražena, Marka i Kate unčić; Zoran, Ante i Mandeković; Nedra, Grge i Ruže Ljubo; Katarina, Vitomira i Nedra Iraga; Josip, Jure i Stane Čurak i Suzan, Henrika i Vlatka Šumber.

VJENČANI

Sarić Duško, pomerac — Međe Branka, domaćica i Grozanić Ivan, poštar — Tomin užica, radnica.

URMIL

Matković Jerko pok. Mile, star 26 god.; Popović Gordan Markov, star 7 dana; Reljanović Štef pok. Jose, star 60 god.; Naćen Sonja Ivanova, stara 2 god.; Prohaska Josip pok. Vinko, star 74 god.; Labura Ivan Špir, star 78 god.; Tabula ave pok. Mate, star 60 god.; ašparov Matija Štef. Gašparov, stara 65 god.; Jelovčić Metod pok. Martina, star 05 god. i Čaće Antica Štef. Cače, stara 71 god.

Prva revija rizura u Šibeniku

Revija savremenih frizura, koje su nam prikazane u tekućem sali hotela »Krka«, 28. III o. g., imala je, da prema zamisli organizatora, predstavlja prisutnima frizure za 1964. godinu, za proljeće, ljeto, jesen i zimu. Radi se o temu da se prikaže tehnika izrade, harmonija, »funkcionalnost« i dopadljivost novih kreacija.

Dominirale su visoke frizure, blagih, ne suviše naglašenih nijansi (»Venezia«, »Tizian«) sa mnogo finesa u sitnim detaljima, ali i sa smislim za cjelinu.

Mira Erceg, šampionka SRH u češljanju i učesnica vropskog i svjetskog prvenstva (na slici sa svojim modelem veoma svijetle frizure u nijansi »Tizian« — »Venezia«) prikazala nam je pored ove, čisto »takmičarske« frizure, i nekoliko veoma praktičnih, pogodnih i za ured i za izlazak. Mnogo uspjeha imale su i kreatorka šibenske brijaka-frizerske zadruge: Majer Ankica, Živković Katica, Martinović da, Jakšić Biserka i druge.

Šibenska brijaka-frizerska zadruga uspjela je u organizaciji priredbe, kako u nivou, tako i po kvaliteti onoga što smo vidjeli.

J. C.

U posjeti dječjem vrtiću na Baldekinu

MNOGO RADOSTI U IGRI I PROLJEĆU

Kad smo ih posjetili u njihovom dječjem vrtiću na Baldekinu, upravo su se spremali na izlazak u šetnju. Bio je topao



sunčan dan i žgor ovi mališani iskazivao je njihovu radost u onoj dječjoj urođenoj želji za prirodom. Nije nam preostalo ništa drugo, nego da kreneimo s njima.

Sareni i, rekao bih, životopisnost njihove odjeće, mijesalo se i raspršilo među zelenilom trave i borova. Gotovo da je i nezamislivo predočiti sebi proljeće bez ovih mališana, koji putukaca lete od cvijeta do cvijeta . . .



Rronika

Cetiri odgojiteljice, gotovo su stalo bile zaposlene, da ih, koliko-toliko, održe na okupu. U razgovoru smo naznali, da ovaj dječji vrtić, koji nosi naziv našeg heroja Vlade Friganovića, uspjesno radi već treću godinu, da ima četiri odjeljenja, koja okupljaju oko 90 predškolske djece.

Organiziralo ga je društvo »Naša dječja«, dok je prostorija obrok i provode vrijeme do 14 ili 15 sati, kad odlaze kućama.

Za vrijeme našeg razgovora, djece su se prepustila svojim »preokupacijama«, koje se, naravno, sastoje iz svih mogućih oblaka igara.

Inače, rekli su nam, uslovi za rad s djecom su vrlo dobri. Nedostatak je za sada jedino u to-

me, što nemaju fiskulturne dvorane, što u zimskom periodu predstavlja prilično teškoću.

Mnogi mališani dolaze u vrtić već prilično rano, već nakon šest sati u jutro, jer njihovi roditelji rade. Ovdje dobijaju obrok i provode vrijeme do 14 ili 15 sati, kad odlaze kućama.

Za vrijeme našeg razgovora, djece su se prepustila svojim »preokupacijama«, koje se, naravno, sastoje iz svih mogućih oblaka igara.

Evo, vidi ih na slikama, kao što pčele lete u roju. Vidite i ove dvije djevojčice, koje su nekako neodlučno stale sa cvijećem u rukama, kao da se domišljaju kojoj će se grupi pridružiti . . .

J. C.

Pred odlazak u penziju

Rastanak je bio svečan

Sastanak osnovne organizacije Saveza komunista. Dnevni red, malo neobičan i nesvakidašnji: Ispraćaj drugova koji odlaze u penziju. Redaju se imena onih kojima je posvećen ovaj sastanak. Njih četrnaest. Među njima je i pukovnik Vaso Đapić koga su svi zvali čika — Vaso . . . Onako, intimno jer pravila to ne dozvoljavaju. Tu je i pukovnik Vinko Belić, dosadašnji politički sekretar komiteta SK komande u kojoj je radio . . . Tu su i svi ostali. Među njima je osam nosilaca »Spomenice 1941«.

Atmosfera na sastanku je svečana . . . Sekretar osnovne organizacije, drug Nenadić, govorio o drugovima koji odlaze u penziju, o njihovim zaslugama. On govorio o Sutjesci, Kozari, Neretvi . . . Govori o svih sedam, i ne samo sedam, neprijateljskih ofanziva . . . On govorio o više od dvije decenije,

je, ispunjene naporima, uspjesima i radostima — kroz koje su prošli ovi drugovi. Trebalje uložiti mnogo truda da bi se postiglo ono čemu se težilo. I postiglo se.

Bilo je tu ličnog samoodričanja, podređivanja ličnih interesa interesima društva kome su odano služili. Međutim, vremje je učinilo svoje . . . Armijski život traži vitalnost i svježinu, traži mladost . . .

Govore i drugovi koji odlaze u penziju. Podsjetnik im nije potreban. Oni govore o Armiji, o Partiji, o Titu. Govore o tome da prestankom aktivne službe u vojski ne prestaje i njihova aktivnost, povlačenje iz aktivnog života. Oni i dalje ostaju aktivni vojnici Partije, a i Armije ako bude potrebno . . . Iz Partije njih nitko neće moći penzionirati!

Nije bilo potrebno reći »do viđenja«. Jer, to i nije bio rastanak. Sutra ćemo opet biti zajedno na zborovima birača, sastancima društvenih organizacija, zajedno ćemo učesivati u životu komune.

M. Kurilov

štveno - politički radnici grada.

* * *

KRALJEM POSLJEDNJEG TJEDNA U SIBENIK je stiglo više desetaka motoriziranih turista iz inozemstva. Najbrojnije su bili zastupljeni gosti iz Zapadne Njemačke, Francuske, Holandije i Italije. Istovremeno u Zlarin je doputovala prva grupa gostiju iz Austrije koja je na ovom otoku boravila četiri dana. Gosti su bili smješteni i u tek otvorenom hotelu »Kralj«.

* * *

STATUT SIBENSKE OPCINE koji će uskoro biti štampan kao brošura bit će dostavljen svim domaćinstvima na području ove komune. Iz tiska će izaći 10 tisuća primjeraka koje će raspodjeliti aktivisti Socijalističkog saveza.

* * *

PRVI PROIZVODI S EKONOMIJE na Ražinama prispjeć će na domaće tržište krajem svibnja ove godine. Računa se da će na tržište biti plasirano 7 vagona rajčice, 4 vagona krasavaca, 4 tisuće kilograma paprike i oko 2 vagona kupusa.

* * *

UPRAVNI ODBOR PLIVACKOG KLUBA »SIBENIK« raspisuje NATJEĆAJ za administrativnog tajnika kluba

Uvjeti: poznavanje administrativnih poslova sportskih organizacija. Zainteresirana lica svoje ponude treba da pošalju na adresu: PK »Sibenik«, poštanski pretinac 84.

Rok natječaja do popunjavanja radnog mjesto.


OBAVIEST

Općinskom odboru SSRN Šibenik potrebna su četiri druga ili drugarice za sakupljanje članarine Socijastičkog saveza u gradskim mjesnim organizacijama.

Zainteresirani neka se osobno obrate u Općinski odbor SSRN svakim danom od 7 do 14 sati.

OPĆINSKI ODBOR SSRN

Foto kritika



Ulica Borisa Kidriča ppretendira (a i jeste tako) da bude glavna i reprezentativna gradska saobraćajnica. No, penjući se prema Baldekinu nailazimo na slike, koje, vjerujemo, ne spadaju na ovo mjesto, na očigled mnogih, koji vozilima ili pješicama prolaze ovom ulicom.

Nekoliko desetaka metara ispred prvog nebodera, gledajući iz pravca grada s lijeve strane iskorištena je željezna ograda jednog dvorišta, za privezivanje i »parkiranje« magaraca iz okolice s kojima (ili na kojima) mnogi ljudi sa sela dolaze u grad. Radi se o navici, sada vrlo lošoj, koja je nekada u čitavom našem gradu predstavljala najobičniju stvar. Danas narušava izgled i predstavlja neukus.

* * *

Samo malo dalje od ovog mjesto, u ostacima jedne ruševine, nalazi se također prostor na kojem se ostavlja živila, dok pored njih, uz samu cestu, strši desetak kanti za otpatke.

Otpatke svakako treba negdje iznositi i »sabirati«, da bi se mogli odnositi, ali im mjesto ni u kom slučaju nije ovde.

J. C.

Prijevoz trajektima u luci

Turistička sezona je na pragu. Broj vozila, domaćih i stranih, na Jadranu i magistrali već se povećava. Upored s tim raste i broj putnika, šetača, izletnika, a u toplijim danima i kupača, koji se prebacuju na Martinšku. Svi ovi interesi mogu na drugu obalu (još uvek) samo plovnim sredstvom, jer most se tek počeo da gradi. Znači, još najmanje dvije godine morat ćemo na suprotnu obalu trajektima Poduzeća za ceste ili čamcima. K tome, na Martinškoj je prešle godine podignut ugoštitički objekat, koji može poslužiti kao izvrsno izletište. Tako se prijevoz automobila i putnika permanentno odvija, preko dana i noći. Među 130 tisuća prevezenih kola u prošloj godini, vidjale su se registracije svih zemalja Europe i mnoge iz ostalog dijela svijeta. Time je prijevoz na relaciji Dolac — Martinška dobio međunarodni karakter. Turistima ovaj kratki put od deset minuta ili još manje omogućava lijev pogled na stari dio grada, kojeg poneki zahvata kamerom, fotografskom ili filmskom.

Ali, te kamere nisu uvek usmjerene samo na gradsku panoramu. Ponekad mogu registrirati i po koji dogadjaj, koji predstavlja izvjesnu novost za stranca, pa i domaće ljudi. Ukoliko bi nam bili dostupni svi fotosi, načinjeni na ovom izuzetno kratkom putovanju, vjerujem da bi se njihovom montažom mogao napraviti interesantan dokumentarni film. Zaustavimo se i pogledajmo samo nekoliko slika.

Stranac se sa svojim elegantnim automobilom upravo zaustavlja u podnožju grandiozne renesanse građevine Juria Dalmatinca. Još nije ni uspio podići svoj pogled do kupole, a k njemu užurbano prilazi čovjek, koji u jednoj ruci drži crvene sagove, a u drugoj karakteristične dalmatinske kape. Čovjek iz automobila ne pokazuje za to nikakav interes, ali prodavač je uporan i počinje da maše crvenim sagom, kao torreador u španskim arenama. Ustrajni prodavač tako satima maše i kovitla nad oknjima automobila.

Otoplilo je i prve »laste« možemo očekivati već ovih dana.

Poredana kolona auta čeka na slobav. Mošt je spušten. U tom času nestrljivi (?) putnici jurnuli su na palubu. Kakva jurnjava i panika! Gube se cipele, »japanke«, neki predmeti iz torbe . . . a mjesto ima za sve. Šoferi

Iznijeti su samo neki fragmenti putopisa.

Prijevoz trajektima u šibenskoj luci ima višestruku značaj i ne možemo mu dati samo lokalni karakter. Imajmo stoga na umu ono što se je prošle godine dogodalo i bilo dokumentirano u mnogim kamerama. Zato svi oni koji bi po službenoj nadležnosti mogli utjecati na pojedine neugodnosti, a i mi građani, — produžimo nešto na vrijeme. Toliko više, što ove godine predviđa osjetno povećanje »turizma na kotačima«.

Opštvornik

Druga savezna nogometna liga

Neporaženi u proljetnom dijelu

BSK - „SIBENIK“ 1:1 (0:0)

Igralište u Slavonskom Brodu. Gledalaca 3.000. Sudac Strmečki iz Zagreba. Strijelci: Stanović u 47. i Jakšić u 49. minuti.

SIBENIK: Sirković, Friganić, Marenici, Žepina, Miljević, Stojić, Perasović, Stanić, Oraščan, Aralica, Rora.

BSK: Hodžić, Đurđević, Pavčić, Bajić, Jasenica, Birgler, Uđovičić, Kostić, Jakšić, Čop, Matić.

„Sibenik“ je i u Slavonskom Brodu ponovio dobru igru iz prošlogodišnjeg susreta sa Mariborčanicima. U vrlo dinamičnoj i borbenoj igri pružili su veoma dopadljivog nogomet i prema šansama u drugom poluvremenu mogli su izboriti oba boda, što ne bi bilo nezauzeto. Nai- me, u toku 90 minuta igre gosti su pokazali više znanja i u polju i pred vratima. Dva puta pogodak je sprječila stativa, a jednom priliku lopta se već našla u mreži BSK, ali je sudac ponio ovaj zgoditak zbog nadnog ofsa.

Oba zgoditka postignuta su u drugom dijelu utakmice. U 47. minuti „Sibenik“ je poveo sa 1:0, ali je BSK dvije minute kasnije uspio izjednačiti na 1:1. I treći osvojeni bod u gostima u proljetnom dijelu prvenstva daje naslutiti da će „Sibenik“ na

DOSTA NEODIGRANIH UTAKMICA

U nedjelju je odigrano drugo kolo rukometnog prvenstva podsaveza Sibenik. Od pet utakmica odigrano je svega dvije. »Mladi radnik« nije putovao u Drniš, dok »Partizan« iz Knina nije doputovalo u Sibenik na utakmicu sa domaćom »Flotom«.

Vodeća ekipa šibenskog »Metalca« vrlo lako je pobijedila momčad »Gimnazijalca« sa 19:8. »Mladost« je pobijedila »Autotransport« sa 28:12, dok je »Mladi učitelj« savladao »M. zvijezdu« sa 21:11.

Na čelo tablice nalazi se »Metalac«.

U nedjelju se sastaju: »M. učitelj« - »Metalac«, »Gimnazijalac« - »Flota«, »Partizan« (K) - »Autotransport«, »Mladost« - »Plastika«, dok je »M. zvijezda« slobodna.

kraju zauzeti daleko povoljnije mjesto nego što ga momentano zauzima. »Sibenik« je uz »Zagreb« i »Maribor« neporažena ekipa u proljetnom dijelu takmičenja.

U nedjeljnom susretu teško je udvojiti uspiješnijeg pojedinca. Svi su pobjednako trudili da izbore barem bod, u čemu su i uspjeli.

REZULTATI 20. KOLA

BSK - Sibenik 1:1, Varteks - Borovo 3:1, Sparta - Borac 4:1, Zagreb - Bosna 3:2, Famos Istra 2:0, Sloboda - Čelik 2:2, Maribor - Lokomotiva 1:0, Slavonija - Olimpija 0:2.

PAROVI 21. KOLA

Sibenik - Sloboda, Slavonija - Varteks, Olimpija - Maribor,

Lokomotiva - BSK, Čelik - Famos, Istra - Zagreb, Bosna - Sparta, Borac - Borovo.

TABLICA

Zagreb	20	13	5	2	39:16	31
Maribor	20	10	5	5	40:17	25
Borac	20	11	3	6	35:31	25
Olimpija	20	10	4	6	27:16	24
Sloboda	20	8	5	7	36:35	21
Čelik	20	7	7	6	24:24	21
Varteks	20	7	6	7	30:27	20
Lokomotiva	20	7	6	7	24:29	20
BSK	20	6	6	8	22:23	18
Borovo	20	7	4	9	28:30	18
Slavonija	20	6	6	8	29:32	18
Sibenik	20	5	8	7	23:29	18
Famos	20	6	6	8	25:35	18
Bosna	20	4	9	7	16:27	17
Istra	20	6	3	11	20:34	15
Sparta	20	3	5	11	22:43	11

Dalmatinska nogometna zona

Pobjeda „Dinare“

U 21. kolu Dalmatinske zone lige vodeća ekipa »Splita« osvojila je bodove u gostima, dok su njeni protivoci »Solin« i »Jadran« podijelili bodove. U ostalim postignutim su očekivani rezultati. Iznenaduje jedino pobjeda »Zadra« nad »Zmajem«, koji je dosad bio najuspasniji takmac za osvajanje naslova pravaka.

Rezultati: Jugovinil - Došk 2:1, Dinara - Tekstilac 3:0, Lika - Polet 2:0, Solin - Jadran 1:1, Velebit - Split 2:4, Zadar - Zmaj 1:0, Metalac - Jedinstvo 3:1.

Tablica je poslije ovog kola ostala gotovo nepromijenjena. »Split« je još više povećao razliku ispred svojih takmaka, tako da je posve sigurno da će vodstvo na tablici zadržati do kraja prvenstva.

DINARA - TEKSTILAC 3:0

Na Dinarinom igralištu u prisustvu oko 500 gledalaca, po oblačnom vremenu i na raskvašenom terenu, veoma nepogodnom za igru, odigrana je utakmica 21. kola Dalmatinske zone lige između »Dinare« i zadarskog »Tekstilaca«. Domaći su zasluzeno pobijedili s rezultatom 3:0. Sudac: Stankovski iz Splita.

»Dinara«: Črk, Drača, Vido-

vić, Marić, Klepo, Grubač, Šmuc, Urkuš, Kostić, Petković i Bjegović.

»Tekstilac«: Gajić, Đaković, Jokić, Klarin, Šegota, Gnjatić, Maržić, Mazija, Marinović, Mičić i Martinov.

Golove su postigli Kostić 2 i Marić.

»Tekstilac« je visoko poražen, ali da su »Dinarići« igrači iskoristili i ostale svoje povoljne prilike, gosti bi se vratile kući najmanje sa šesticom.

Iako se igralo po teškom i klizavom terenu »Dinara« je prikazala jednu od svojih boljih igara. Premoćni i u polju često su ugrožavali protivničku mrežu, pa je Gajić na vratima »Tekstilaca« imao prilično posla.

Gosti su dvanaest minuta pred kraj igrali sa 10 igrača. Đakovića koji je nepropisno oborio Petkovića, sudac je opomenuo. Umjesto da taj igrač gostiju shvati da je pogriješio on je prišao Stankovskom s namjerom da se s njime obračuna. Sudac ga je stoga uputio u svlačionicu.

Sudac je dobro vodio susret.

Na Olimpijadi u Tokiju i televizija

Hoso Kyokao — Japanska RTV će staviti u pokret svoju golemu opremu u kojoj će se, između ostalog, nalaziti i oko 60 televizora koje će upraviti svoje objektive na stadione, avione, pedane i ringove, gdje će sportaši iz cijelog svijeta, svih rasa i boja, stupiti u časnu borbu. Iza kulisa velike sportske svećnosti pokrenut će se, u ritmu preciznih zupčanika, veliki televizijski informativni stroj.

Bogatim izborom snimljenog materijala NHK će snabdijevati centar UFR-a u Tokiju, koji će sakupljati slike i komentare sve do završetka dnevnih takmičenja, tačnije do vremena odlaganja aviona (21.15 do 22.30 sati po japanskom vremenu), brzih »jetova«, koji će letjeti u Evropu preko Sjevernog pola. Oni će se zaustavljati samo u Anchorageu, na Aljasci, radi opskrbe gorivom, a zatim će produžiti za bazu u kojoj će se vršiti sređivanje i raspodjeljivanje snimljenog materijala evropskim području. Ta baza će biti Hamburg. Avioni koje će užijeti u 21.15 ili 22.20 sati, nakon 16 sati letenja stizat će u Hamburg u 5.15 ili 6.30 sati ujutro, zaradivši 8 sati na račun vremenske razlike. Uvezvi u obzir sve što je potrebno (prevoz kolotova u sjedište njemačke TV, prenos u sve zemlje, definativna montaža itd.) može se predviđati da će emisije počinjati u rano predvečerje. Svaka zemlja, inače, može za svoj ru-

SIBENSKI LIST

Splitska drama gostuje u Šibeniku

Peter Ustinov: Završna trka

U četvrtak, 2. travnja, u Šibeniku će gostovati dramski ansambl Narodnog kazališta iz Splita. U dvorani Narodnog kazališta bit će tom prilikom prikazane dvije predstave — poslijepodne i navečer — komada »Završna trka« (Photo finish) suvremenog engleskog dramatičara ruskog porijekla PETRA USTINOVA, koji je ujedno kazališni i filmski glumac i režiser.

Ustinov je rođen 1911. godine. Piše isključivo na engleskom jeziku, a sam o sebi kaže: »U mojim žilama ima ruske, njemačke, španjolske, francuske i etiopske krvi, ni kapljice engleske, a ipak rodio sam kao Englez«. Po obiteljskoj tradiciji naklonjen umjetnosti i teatru, Ustinov je 1937. godine, kao mladić, prekinuo svoje redovite studije i upisao se u Londonski kazališni studio. Dvije godine kasnije počeo je nastupati kao glumac, a već 1941. pojavio se sa svojim prvim kazališnim djelom »Kuća žaljenja«. Otada je napisao 15 komada, a pored toga i nekoliko romana i 6 filmskih scenarija, od kojih je 5 sam realizirao. Posebnu popularnost stekao je svojim duhovitim komedijama »Ljubav četvorice pukovnika« i »Romanov i Julija«, koje su s uspjehom izvedene i na jugoslavenskim pozornicama. Šibenskoj publici dobro je poznata njegova komedija »Romanov i Julija«, koju je prije nekoliko godina prikazivalo dramski ansambl Narodnog kazališta u Šibeniku, ostvarivši veoma interesantnu predstavu.

U svojim komedijama Ustinov ne pretendira na neki visoki literarni nivo. On je veder i duhovit, katkada pomalo i dobroćudno maliciozan, često put je imaginiran i voli zahvaćati u području fantazije a uz to nikad ne zaboravlja da je glumac i nastoji napisati za glumce zahvalne uloge te pružiti publici pokoji sat ne baš potpuno isprazne zabave.

»Završna trka« je najnovije Ustinovljevo komedijografsko djelo. Kao i većinu svojih kazališnih komada, tako je sam

čun, ali uvijek u saradnji sa NHK, snimati specijalne serije, kao razgovore, kurioziteti i ostalo, da bi nadopunila svoju takmičarsku kroniku.

Jasno, organizatori nisu isključili ni neke nepredviđene smetnje koje mogu iskrisniti. Meteoroški uvjeti, na primjer, mogu biti uzrok kakve prepreke u odvijanju predviđenog mehanizma, te spriječiti atteriranje aviona u Hamburgu. Za takve slučajevi predviđeno je, u dogovoru s ostatim televizijskim savezima, spuštanje aviona na drugim otvorenim aerodromima, odakle će se moći vršiti raspodjela materijala članicama Evrovizije. Ako se to dogodi, izvjesno zakašnjenje će biti neizbjježno.

Što se tiče satelita, vratimo se ponovo njima, nije isključen kakav brzi prenos u trajanju od 3 do 5 minuta, koji će zavistiti prvenstveno od orbitalnog položaja u svemiru satelita u tom periodu. Osim toga, moguće je kombinirati avionsko-satelitski prenos, tj. avionom iz Japana u SAD, a odатle preko Relaya ili Telstara u centar Evrovizije i zatim raspodjelje svim nacionalnim televizijama Europe. Odgovorni funkcioniери UER-a, inače, uvjeravaju da će se napraviti sve moguće kako bi televizijski servis za Olimpijske igre bio što efikasniji. Oni garantiraju siguran i tačan program. Ako se u međuvremenu dogodilo nešto što će omogućiti da služba bude brža, utoliko bolje. Olimpijadu ćemo, kažu, na televiziji gledati i to dobro gledati. Iznad svega udobno. Ostatje jedino razočaranje zbog izostanja direktnih prenosa na koje smo računali. Ali, sve kad bi bili mogući, koliko im onih koji bi u 5 ili 6 sati ujutru mogli sjesti pred ekran?

režirao i praizvedbu »Završne trke«, te ujedno tumačio i glavnu mušku ulogu, starog Samu, 80-godišnjeg književnika Samuela Barnetta Kinsalea, koji piše svoju autobiografiju doživljava u svojoj radnoj sobi neobičan susret sa tri čovjeka koji su on sam, a ipak nisu on. Ta tri čovjeka su Sam u 20. godini, pjesnik pun idealizma, Sam u 40. godini, pisac koji se bori za svoje ideje, i Sam u 60. godini, autor koji se silno obogatio svojim kompozitnim pisanjem. Stari Sam je pri kraju svog životnog puta, to je njegova završna trka, i on s jetkom objektivnošću proučava i sudi svoje »prethodnike«. U duhovitom i živim dijalozima Ustinov, čas ozbiljno čas u šali, kroz smijeh i suze, razvija svoje ideje o odnosima mladih i starih, o sukobima i ljubavi između muškaraca i žene, ironizira visoko društvo, ruge se hipokriziji i mnogim tradicijama posvećenim engleskim običajima, a uz to ne zaboravlja svoju stalnu preokupaciju — besmislenost rata.

Splitsku izvedbu »Završne trke« režirao je Ante Jelaska Starog igrat će Slavko Štetić a njegovu suprugu Stellu Boženu Kolnićar. Ostale zanimljive uloge tumačiti će Vanja Marković, Ljiljana Doko, Greta Merle, Boživoj Šembera Zvonko Lepetić, Vlatko Perković i Jugoslav Nalis. Scenograf je Berislav Deželić, gost iz Zagreba, a kostimografi Margita Gavrilović. Scensku muziku komponirao je Džeki Srbljenc. Djelo se igra u prijevodu Juriše.

B. B.

te i kvalitete. Nastavljajući tradiciju groteske komedije Macka Sennetta oni komični efekt grade na apsurdu i nemogućnosti. Ludim tempom, kojim su se redovito odvijali njihovi filmovi, oni su zakrivali nevjerojatnosti i nisu dozvoljavali gledaocu da uopće razmisli o njima. Njihova fantazija u izmišljaju svih mogućih trikova i doškočica bila je gotovo neiscrpana, a već i samim svojim klaunskim pojmovima bili su u stanju da nasmeju gledaoce. Popularni su postali filmovima »Kokosovi orasi« i »Žabice«, a najveći uspjeh su postigli »Juhom od pauka«. Naši publici starije generacije vjerovatno je najviše u sjećanju njihov film »Jedna noć u operi«. »Na divlji zapad« je očito film iz njihovog završnog razdoblja, u kojem im je vidljivo ponostalo daho.

Ova ljubav na granici svijeta

Argent